

Систем расподеле и метод израчунавања удјела прикупљених прихода, у складу с овим чланом, детаљно ће се разрадити у Закону о јединственом рачуну."

Члан 2.

Овај Закон ступа на снагу након објављивања у "Службеном гласнику Босне и Херцеговине" или 1. јуна 2007. године, зависно од тога шта наступи касније.

Kористећи се овлаштенјима која су високом представнику дана чланом V Анекса 10 (Споразум о цивилној provedби Мировног уговора) Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини (у даљњем тексту: Опћи оквирни споразум), према којем је високи представник коначни ауторитет за тумачење наведеног Споразума о цивилној provedби Мировног уговора, и чланом II 1. (d) претходно наведеног Споразума, који од високог представника захтијева да олакша рјешавање било којих poteškoća које се појаве у вези са цивилном provedбом Опћег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини;

Позивајући се на став XI.2 Закључака Конференције за имплементацију мира одржане у Бону 9. и 10. децембра 1997. године, у којем је Вјеће за имплементацију мира поздравило намјеру високог представника да искористи свој коначни ауторитет за тумачење Споразума о цивилној provedби Мировног уговора, како би олакшао рјешавање било којих poteškoća као што је горе рећено "donošenjem обавезујућих одлука kakogod он ocijeni да је neophodно" о одређеним питањима, укључујући и (према таčki (c) става XI.2) "mjere којима се осигурава имплементација Мировног споразума на цијелој територији Босне и Херцеговине и njenih entiteta";

Свјесни да је одговорност за индиректно опореживање пренесена на Босну и Херцеговину споразумом који су потписале Федерација Босне и Херцеговине и Република Српска 5. децембра 2003. године, којим се уређује расподела надлежности у тој области;

С обзиrom да је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине donijela Закон о систему индиректног опореживања у Босни и Херцеговини ("Службени гласник Босне и Херцеговине", br. 44/03 и 52/04), којим се установљује институционална структура и организациони оснoв за јединствени систем индиректног опореживања Босне и Херцеговине, укључујући начела дозначавања прихода од индиректног опореживања;

Узимајући у обзир чињеницу да је Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине donijela Закон о уплатима на јединствени рачун и расподелу прихода ("Службени гласник Босне и Херцеговине", br. 55/04, у даљњем тексту; "Закон о јединственом рачуну") који садржава методологију за дозначавање и расподелу свих прихода од индиректног опореживања на државу Босну и Херцеговину, Федерацију Босне и Херцеговине, Републику Српску и Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Брчко Дистрикт);

Присјећајући се да се Законом о систему индиректног опореживања предвиђа да су удјели прихода од индиректног опореживања Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко Дистрикта одређени њиховим удјелом у крајњој потрошњи приказаним у пријавима poreза на dodану vrijednost;

Присјећајући се такођер да се Законом о јединственом рачуну предвиђа да ће ови удјели бити засновани на коефицијентима дозначавања који ће се установити као однос suma крајње потрошње приказане у пријавима poreза на dodану vrijednost на територији datог korisника прихода, и suma крајње потрошње приказане у пријавима poreза на dodану vrijednost на територији Босне и Херцеговине, те да је на Управном одбору Управе за индиректно опореживање да

donese provedbene propise о kalkulaciji коефицијента дозначавања;

Са џалњем што је у преговорима и споровима око коефицијената припадности прихода између институција Босне и Херцеговине, entiteta и Брчко Дистрикта utroшена alarmantna količina политичког времена и енергије, да још увијек предстоји да се постигне споразум о коефицијентима дозначавања, те да је као последицу тога Брчко Дистрикт уложио жалбе везано за наведени спор пред Arbitражним tribunalом за спор око међuentитетске granice у области Брчко (у даљњем тексту: Arbitражни tribunal за Брчко);

С обзиrom на комунике Управног одбора Вјећа за имплементацију мира, donesen 23. јуна 2006. године, у којем је наглашено да би органи БиХ требали hitно riješiti спор око припадности прихода;

Имајући у виду комунике Управног одбора Вјећа за имплементацију мира, donesen 7. децембра 2006. године, у којем је Управни одбор изразио забринутост због чињенице да, usprkos претходним urgencijama да се pronade zadovoljavajuće рјешeње питања припадности прихода од PDV-a, Управни одбор Управе за индиректно опореживање до сада nije успио utvrditi начин за рјешавање овог питања на систематичан начин;

Са џалњем што је поменутиm neuspjehom Управног одбора Управе за индиректно опореживање у donoшењу одлуке о важећем коефицијенту припадности прихода практично blokirano дозначавање прихода од индиректног опореживања са јединственом рачуна у неколико navrata, те је time угрожена фискална stabilnost Брчко Дистрикта;

Konstatirajuћи да се Законом о систему индиректног опореживања предвиђа да Брчко Дистрикт учествује у Управном одбору Управе за индиректно опореживање као posmatrač без права glasa;

Присјећајући се да се Konačnom одлуком Arbitражног tribunalа за спор око међuentитетске granice у области Брчко (у даљњем тексту: Konačna одлука), donesenom у складу с Опћим оквирним споразумом, Aнекс 2, uspostavlja Брчко Дистрикт као фискално самoodржив dio Босне и Херцеговине са vlastitim autonomним budžетом, и чиме се признаје потреба за koordinacijom међу vladama БиХ, entiteta и Брчко Дистрикта у вези са различитим питањима, укључујући питања дијелjenja rashoda и прихода;

Узимајући у обзир да се Konačnom одлуком обавезује Брчко Дистрикт да уврсти у оквир свог budžета procjenu прихода који ће се prikupljати unutar Дистрикта и обавезују се entitetи да ће финансирати svaku разлику између оcekиваних прихода и budžета Брчко Дистрикта у сrazmјери dvје trećine Федерација Босне и Херцеговине и jedna trećina Република Српска;

С обзиrom и на то да је Управни одбор Вјећа за имплементацију мира, у свом комуникеу donesenom 27. фебруара 2007. године, ponovio своје urgencije за изналажење zadovoljavajuћег рјешeња питања припадности прихода од PDV-a и изразио своје надање да ће, путем преговора, те путем usvajanja Nacrta zakona о Брчко Дистрикту, zajedно са srodним уставним и zakонским одредbama, sve туžбе које се trenutно nalaze пред Arbitражним tribunalом за област Брчко бити povučене;

С обзиrom на интензивiranу hitност рјешавања спора око припадности прихода за Брчко Дистрикт узрокovanу даљњим поступком пред Arbitражним tribunalом за Брчко, који је ушао у novу fazу 23. априла 2007. године када је рок stranama за ulaganje писмених podnesaka istekao;

Увјерени да постоји потреба да се hitно donese одговарајући закон како би се riješio спор око припадности прихода prije даљњег поступка пред Arbitражним tribunalом за

Brčko s ciljem da se osigura finansijska samoodrživost Brčko Distrikta; i

Uzevši u obzir i razmotrivši sveukupnost prethodno pomenutih pitanja, visoki predstavnik ovim donosi sljedeću

ODLUKU

KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIRECTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 44/03 i 52/04)

koji je ovdje priložen kao sastavni dio ove Odluke.

Navedeni Zakon stupa na snagu kao zakon Bosne i Hercegovine od dana predviđenog u članu 2. tog Zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

U pogledu člana 25. stav 4. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, smatrat će se da je Odbor dao potrebno odobrenje.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objavljuje se odmah u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

Broj 42/07

4. maja 2007. godine
Sarajevo

Visoki predstavnik
dr. Christian Schwarz-Schilling, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU INDIRECTNOG OPOREZIVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI

Član 1.

U članu 21. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja, stavovi 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"Uprava osigurava da stanje na jedinstvenom računu sadrži neophodni minimum potreban da joj omogući da izmiri sve obaveze koje se odnose na indirektno poreze koje naplaćuje, te da se podjele prema državnom budžetu i budžetima Federacije, Republike Srpske i Distrikta vrše redovno u skladu sa sljedećim:

- (i) da se iznos koji se prenosi državnom budžetu zasniva na iznosu u državnom budžetu za tekuću godinu;
- (ii) da će od iznosa preostalog nakon prijenosa na državni budžet, prijenosi na Distrikt biti vršeni na osnovu sljedećeg:
 - a. U 2007. godini koeficijent doznačavanja za Distrikt će iznositi 3,55%;
 - b. Za svaku narednu godinu nakon 2007. godine, koeficijent iz alineje a) ovog člana biće provjeravan na godišnjem osnovu prema korigovanim CIPS podacima kako je propisano čl. 13 i 13a Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 55/04, u daljnjem tekstu: Zakon o jedinstvenom računu). Preneseni iznos ne smije biti manji od iznosa koji rezultira iz primjene većeg od dva koeficijenta;
 - c. Izuzetno od prethodnih odredaba alineje a) i b) ove tačke, za godine od 2007. do uključivo 2011. godine, suma iznosa prenesenih na Distrikt ne smije biti manja od 124 miliona KM. Ako iznos koji primi Distrikt bude manji od 124 miliona KM, razliku će kompenzirati entiteti u srazmjeri dvije trećine Federacija i jednu trećinu Republika

Srpska, kako je predviđeno članom 13a Zakona o jedinstvenom računu;

(iii) da se dio preostalog iznosa koji se prenosi Federaciji i Republici Srpskoj utvrđuje na osnovu njihovog udjela u krajnjoj potrošnji prikazanog u prijavama poreza na dodatnu vrijednost; i

(iv) da se iznos koji je potreban za finansiranje obaveza vanjskog duga oduzme od udjela Federacije i Republike Srpske, te da se direktno uplaćuje u državni budžet.

Sistem raspodjele i metod izračunavanja udjela prikupljenih prihoda, u skladu s ovim članom, detaljno će se razraditi u Zakonu o jedinstvenom računu."

Član 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu nakon objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine" ili 1. juna 2007. godine, zavisno od toga šta nastupi kasnije.

Koristeći se ovlastima koja su visokom predstavniku dana člankom V Aneksa 10 (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Opći okvirni sporazum), prema kojem je visoki predstavnik konačni autoritet za tumačenje navedenog Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i člankom II 1. (d) prethodno navedenog Sporazuma, koji od visokog predstavnika zahtijeva da olakša rješavanje bilo kojih poteškoća koje se pojave u svezi s civilnom provedbom Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;

Pozivajući se na stavak XI.2 Zaključaka Konferencije za provedbu mira održane u Bonu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu visokog predstavnika da uporabi svoj konačni autoritet za tumačenje Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, kako bi olakšao rješavanje bilo kojih poteškoća kao što je gore rečeno "donošenjem obvezujućih odluka kakogod on ocijeni da je neophodno" o određenim pitanjima, uključujući i (prema točki (c) stavka XI.2) "mjere kojima se osigurava implementacija Mirovnog sporazuma na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i njezinih entiteta";

Svjensni da je odgovornost za neizravno oporezivanje prenesena na Bosnu i Hercegovinu sporazumom koji su potpisale Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska 5. prosinca 2003. godine, kojim se uređuje raspodjela nadležnosti u toj oblasti;

S obzirom da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o sustavu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 44/03 i 52/04), kojim se ustanovljuje institucionalna struktura i organizacijski osnov za jedinstveni sustav neizravnog oporezivanja Bosne i Hercegovine, uključujući načela doznačavanja prihoda od neizravnog oporezivanja;

Uzimajući u obzir činjenicu da je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijela Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 55/04, u daljnjem tekstu; "Zakon o jedinstvenom računu") koji sadržava metodologiju za doznačavanje i raspodjelu svih prihoda od neizravnog oporezivanja na državu Bosnu i Hercegovinu, Federaciju Bosne i Hercegovine, Republiku Srpsku i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt);

Prisjećajući se da se Zakonom o sustavu indirektnog oporezivanja predviđa da su udjeli prihoda od neizravnog oporezivanja Federacije Bosne i Hercegovine, Republike